



LIMPOPO
PROVINCIAL GOVERNMENT
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

BUGUTSHUMISWA YA KHETHEKANYO YA 14

YA
**THUTHUWEDZO YA
MULAYO WA TSWIKELO YA
MAFHUNGO, WA
2000
(MULAYO WA NOMBORO YA 2 WA 2000)**

PHINDULELO YA VHUSUMBE (7TH)

Yo dzudzanywa u ya nga khethekanyo ya 14 ya Mulayo wa 2
wa 2000 Thuthuwedzo ya Tswikelo ya Mafhungo (sa zwe wa
khwinisiswa zwone)

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

DATUMU YA U DZUDZANYA:

08/07/2019

DATUMU YA NDOVHOLOLO:

23/12/2021

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

MBEKANYO YA ZWI RE NGOMU

NOMBORO YA TSHITEŃWA	SIĄTARI
1. Mutevhe wa Akronimi na Khautshedzo ya maipfi	3
2. Ndivho	4
3. U vhumbiwa ha muhasho	5
4. Mbumbo ya Tshiimiswa	5
5. Zwidodombedzwa zwa vhukwamani zwa ndeme	7
6. Mbuletshedzo ya ndulamiso dzothe dzi re hone malugana na Mulayo	8
7. Nyendedzi ya kushumisele kwa PAIA	9
8. Mbuletshedzo ya therodza rekhodo dzine dza farwa nga tshiimiswa na khethekanyo dza rekhodo dzine dza farwa nga muhasho	12
9. Khethekanyo dza rekhodo dza Vhufaragwama ha Vundu ja Limpopo dzine dza wanala muthu a songo ita khumbelo ya tswikelo	14
10. Tshumelo dzine dza wanala nga mirado ya lushaka	16
11. U shela mulenzhe ha lushaka kha u bveledzwa ha Mbekanyamaitele	18
12. U shumiwa ha mafhundo a muthu ene muñ	18
13. U wanalea ha bugutshumiswa	22
14. Mbadelo dzo randelwaho	22
15. Rekhodo dzine dza sa kone u wanala	23
16. U laťwa ha rekhodo	23
17. U khwiniswa ha bugutshumiswa	23
FOMO YA 2: Khumbelo ya tswikelo ya rekhodo	24
FOMO YA 4: Tswikiso ya khumbelo ya khaťhululo ya nga ngomu	28
TSHIPIDANYENGEDZWA TSHA B: Mbadelo malugana na zwiimiswa zwa lushaka	31

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

1. MUTEVHE WA AKRONIMI NA KHAUTSHEDZO YA MAIPFI

- | | |
|----------------------|--|
| 1.1 “ PAIA ” | Mulayo wa Thuthuwedzo ya Tswikelo ya Mafhungo wa Nomboro ya 2 wa 2000; |
| 1.2 “ DIO ” | Mufarisa Muofisiri wa Mafhungo; |
| 1.3 “ IO ” | Muofisiri wa Mafhungo; |
| 1.4 “ MEC ” | Murađo wa Khorotshitumbe |
| 1.5 “ LPT ” | Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo; |
| 1.6 “ PFMA ” | Mulayo wa Ndangulo ya Masheleni a Lushaka wa Nomboro ya 1 wa 1999 sa zwe wa khwinisiswa zwone; |
| 1.7 “ POPIA ” | Mulayo wa Tsireledzo ya Mafhungo a Muthu ene muñe wa Nomboro ya 4 wa 2013; |
| 1.8 “ IM ” | Mulanguli wa Mafhungo; |
| 1.9 “ MFMA ” | Mulayo wa Ndangulo ya Masheleni a ha Masipala |
| 1.10 “ MTEF ” | Muhanga wa Tshinyalelo ya Tshifhinga tsha Vhukati |
| 1.11 “ IR ” | Mulavhelesi wa Mafhungo |
| 1.12 “ EAP ” | Mbekanyamushumo ya u thusa Vhashumi |
| 1.13 “ CSD ” | Databeisi ya Vhanetshedzi vha tshumelo ya Vhukati |
| 1.14 “ SSA ” | Zhendedzi la Tsireledzo ya Lushaka |
| 1.15 “ MIE ” | Tsenguluso ya Ndangulo ya Mikhwa |
| 1.16 “ GEPF ” | Tshikwama tsha Phensheni ya Vhashumeli vha Muvhuso |
| 1.17 “ ICT ” | Thekhinołodzhi ya Vhudavhidzani ha Mafhungo |
| 1.18 “ HRM ” | Ndangulo ya Vhashumi |
| 1.19 “ RM ” | Ndangulo ya Rekhodo |

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

2. NDIVHO YA BUGUTSHUMISWA YA PAIA

Bugutshumiswa iyi ya PAIA i shumiswa nga nnyi na nnyi u -

- 2.1 ḥola tshaka dza rekhodo dzine dza nga vha dzi tshi vho wanala kha Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo, hu si na ḥodea ya u swikisa khumbelo ya tshiofisi ya PAIA;
- 2.2 pfesesa ndila ya u ita khumbelo ya tswikeloy rekhodo dza Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo;
- 2.3 wana tswikeloy zwidodombedzwa zwa vhukwamani zwo teaho zwa vhathe vhane vha ḥo thusa nnyi na nnyi nga rekhodo dzine a khou ḥodou dzi swikelela;
- 2.4 ḫivha maga othe a ndulamiso a re hone u bva kha Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo malugana na khumbelo ya tswikeloy rekhodo, phanda ha musi tshi tshi kwama Mulanguli kana Khothe;
- 2.5 ḥandavhudza tshumelo dzine dza wanala nga miraō ya tshitshavha u bva kha Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo, na ndila ya u swikelela tshumelo dzenedzo;
- 2.6 ḥandavhudza nyendedzi ya kushumisele kwa PAIA, sa zwe wa khwinisiswa zwone nga Mulangi na ndila ine ha nga wanala tswikeloy yavo;
- 2.7 wana arali tshiimiswa tshi tshi ḥo shuma mafhungo a muthu ene muṇe, ndivho ya u shuma mafhungo a muthu ene muṇe na ḥandavhudzo ya khethekanyo dza vhathe na mafhungo kana khethekanyo dza mafhungo ane a tshimbilelana nao;
- 2.8 ḫivha arali Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo ho dzudzanya u pfukisela kana u shuma mafhungo a muthu ene muṇe nn̄da ha Riphabuliki ya Afrika Tshipembe na vhaṭanganedzi kana khethekanyo dza vhaṭanganedzi vhane vha nga netshedzwa mafhungo a muthu ene muṇe; na
- 2.9 u ḫivha arali Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo vhu na maga a tsireledzo o fanelaho u khwaṭhisidza tshidzumbe, vhungoho na u wanalea ha mafhungo ane a fanela u shumiwa a muthu ene muṇe.

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

3. U VHUMBIWA HA VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo ho vhumbiwa u ya nga khethekanyo ya 17 ya Mulayo wa Ndangulo ya Masheleni a Lushaka wa 1 wa 1999 (sa zwe wa khwinisiswa zwone nga Mulayo wa 29 wa 1999).

3.1. Ndivhotiwa/Vhudifhinduleli ha Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo (LPT)

Tshiiimisa tshi na vhudifhinduleli ho tou tshi livhaho ha u shumisa, u langa kana u lavhelesa milayo khathihi na ndaulo dzayo i tevhelaho: -

- 3.1.1. Mulayo wa Ndangulo ya Masheleni a Nnyi na nnyi wa 1999 (sa zwe wa khwinisiswa zwone nga mulayo wa 29 wa 1999);
- 3.1.2. Mulayo wa Ndangulo ya Masheleni a ha Masipala wa 56 wa 2003;
- 3.1.3. Mulayo wa Khovhekanyo ya Mbuelo ya Nwaha nga Nwaha;
- 3.1.4. Mulayo wa Mukovho; na
- 3.1.5. Mulayo wa Nzudzanyo dza Mukovho

4. MBUMBO YA VHUFARAGAMA HA VUNDU LA LIMPOPO NA MISHUMO YA HONE

4.1. Mbumbo

MEC

VHASHUMIVHATIKEDZI OFISINI YA MEC

THOHO YA MUHASHO

VHASHUMIVHATIKEDZI OFISINI YA HOD

DAVHI: TSHUMELO DZA NDANGULO YA MU^TANGANELWA


DAVHI: NDANGULO YA MBETSHELWA DZI RE NA NDALAMO

DAVHI: NDANGULO YA NDAKA, VHUDIFHINDULELI & NDUNZHENDUNZHE YA NYISEDZO

DAVHI: KULANGELE & MVELEDZISO YA ZWA MASHELENI

DAVHI: TSHUMELO DZA ODITHI YA NGA NGOMU DZA MU^TANGANELWA

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO



BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

4.2. Mishumo

Mishumo na maanda a vhufaragwama ha vundu yo netshedzwa kha Mulayo nga fhasi ha khethekanyo ya 18(1) na ya (2) dza Mulayo wa Ndangulo ya Masheleni a Nnyi na nnyi, 1999 (Mulayo wa Nomboro ya 1 wa 1999):

“(1) Vhufaragwama ha vundu vhu fanela –

- (a) u dzudzanya mugaganyagwama wa vundu;
- (b) u langula u shumiswa ha mugaganyagwama wa vundu;
- (c) u bveledza na u ḥuṭuwedza u vha khagala na ndangulo kwayo malugana na mbuelo, tshinyalelo, ndaka na milandu ya mihasho ya vundu na ya zwiimiswa zwa tshitshavha zwa vundu; na
- (d) u khwaṭhisidza mbekanyamitele dzaho dza zwa masheleni a dzi kwami mbekanyamaitele dza zwa ekonomi dza lushaka nga nqila i si yavhuđi.

(2) Vhufaragwama ha vundu –

- (a) vhu fanela u bvisa ndaela dza vhufaragwama ha vundu dzi fhambanaho na Mulayo wa Ndangulo ya Masheleni a Nnyi na nnyi (PFMA);
- (b) vhu fanela u shumisa PFMA na miňwe milayo na zwilinganyo zwo randelwaho zwa lushaka na zwa vundu, hu tshi katelwa na maitele na sisićeme ya u khethekanya i fanaho iňwe na iňwe, kha mihasho ya vundu;
- (c) vhu fanela u tevhedza Mulayo wa Khathekanyo ya Mbuelo wa ńwaha nga ńwaha, na u lavhelesa khathihi na u sedzulusa u shumiswa ha Mulayo uyo kha zwiimiswa zwa nnyi na nnyi zwa vundu;
- (d) vhu fanela u lavhelesa na u sedzulusa u shumiswa ha milayo na zwilinganyo zwa lushaka na zwa vundu kha zwiimiswa zwa nnyi na nnyi zwa vundu;
- (e) vhu nga thusa mihasho ya vundu na zwiimiswa zwa nnyi na nnyi zwa vundu kha u bveledza ndangulo ya zwa masheleni i shumaho zwavhuđi, ine ya vhuyedza nahone i re khagala;
- (f) vhu nga ḥodisisa sisićeme iňwe na iňwe ya ndangulo ya zwa masheleni na ndangulo ya nga ngomu i shumiswaho nga muhasho wa vundu kana nga tshiimiswa tsha nnyi na nnyi tsha vundu;
- (g) vhu fanela u dzhenelela nga u dzhia maga o teaho, ane a nga katela u fara masheleni, u itela u shumana na u pfukwa ha PFMA ho kalulaho kana hune ha dzulela u itiwa nga muhasho wa vundu kana nga tshiimiswa tsha nnyi na nnyi tsha vundu;
- (h) vhu fanela u netshedza mafhungo maňwe na maňwe nga u ḥavhanya ane a

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

tođiwa nga Vhufaragwama ha Lushaka zwi tshi ya nga PFMA; nahone

- (i) vhu nga ita zwiñwe na zwiñwe zwine zwa vha zwa ndeme kha u bveledza
vhudifhinduleli haho nga nđila ine ya vhuyedza.”

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

5. ZWIDODOMBEDZWA ZWA VHUKWAMANI ZWA NDEME ZWA TSWIKELO YA MAFHUNGO ZWA VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

5.1. Thoho ya Muhasho (IO) ndi Mufarisa Muofisiri wa Mafhungo (DIO) u ya nga Mulayo.

Dzina	:	Vho Gavin Charles Pratt
Nomboro ya lu^{tingo}	:	(015) 298 7176
Imeili	:	prattgc@treasury.limpopo.gov.za
Nomboro ya fekisi	:	015 295 7010

5.2. Thoho ya Muhasho vho nea Mulanguli wa Mafhungo (IM) wa Muhasho vhudifhinduleli ha u vha Mufarisa Muofisiri wa Mafhungo kha muhasho.

Dzina	:	Vho Ndibuwo Ramuntshi
Nomboro ya lu^{tingo}	:	015 298 7107
Imeili	:	Ramuntshin@treasury.limpopo.gov.za
Nomboro ya fekisi	:	015 295 7010

MAFHUNGO NGA U ANGAREDZA

5.3. Zwidodombedza zwa vhukwamani nga u angaredza zwa tswikelo ya mafhungo

Imeili: io@treasury.limpopo.gov.za; na
dio@treasury.limpopo.gov.za

5.4. Diresi ya Poswo ya Ofisi Khulwane

Diresi ya Poswo

Private Bag X9486
POLOKWANE
0700

Diresi ya Tshitara

46 Hans van Ransburg Street
POLOKWANE
0700

Nomboro dza Iulingo (Vhutanganedzathingo):

(015) 298 7000

Nomboro ya Fekisi

(015) 295-7010

Diresi ya imeili nyangaredzi ya muhasho:

info@treasury.limpopo.gov.za

Webusaithi ya muhasho:

www.limtreasury.gov.za

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

6. MBULETSHEZO YA NDULAMISO DZO THE DZI RE HONE MALUGANA NA MULAYO KANA U KUNDELWA U SHUMA NGA VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

a) Khumbelo ya khaṭhululo ya nga ngomu

Muhumbeli kana muñwe muthu a nga swikisa khumbelo ya khaṭhululo ya nga ngomu malugana na tsheo ya muofisiri wa mafhuno kana ya mufarisa muofisiri wa mafhuno. Khumbelo ya khaṭhululo i nga swikisa kha MEC wa muhasho, kana kha muthu o tiwaho nga MEC nga u tou ንwala, kha zwiñwe na zwiñwe zwa zwiitisi zwi tevhelaho:

- u hanelwa u ኃኑshedzwa tswikelo; kana
- Thendara kana mbadelo dza mutengo wa u humbelu u ya nga khethekanyo ya 22(1) ya **PAIA**; kana
- mutengo wa tswikelo une wa fanela u badelwa wo kalulesa; kana
- thendara kana mbadelo ya diphosithi u ya nga khethekanyo ya 22(2) ya **PAIA**; kana
- tsheo ya Muofisiri wa Mafhuno ya u ኃኑshedza khumbelo ya tswikelo; kana
- u engedzedzwa ha tshifhinga u ya nga khethekanyo ya 26(1) ya **PAIA**; kana
- u hanelwa u ኃኑshedzwa tswikelo ya rekhodo nga ndila ye dza humbelwa ngayo, u ya nga khethekanyo ya 29 (3) ya **PAIA**;
- u kundelwa u bvisela rekhodo khagala; kana
- u hanelwa u ኃኑshedzwa khumbelo ya u vhetshela thungo mbadelo.
- Tsheo yo dzhiwaho u ya nga khethekanyo ya 22; 26(1) kana ya 29(3)

Tshipida tsha 4, Ndima ya 1 tsha Mulayo tshi ኃኑshedza matshimbidele ane a fanela u tevhedzwa kha khumbelo dza khaṭhululo dza nga ngomu malugana na tsheo dza muofisiri wa mafhuno kana dza mufarisa muofisiri wa mafhuno kha zwiñwe zwiimiswa zwa nnyi na nnyi.

b) Maitele a u swikisa mbilahelo kha Mulangi wa Mafhuno (IR) kana tshiimiswa tshiñwe na tshiñwe tshi langaho; na/kana

Ndima ya 10, khethekanyo ya 74 na ya 75 ya Mulayo wa POPI i ኃኑshedza matshimbidele ane a fanela u tevhedzwa musi hu tshi swikisa mbilahelo kha Mulangi wa Mafhuno kana tshiimiswa tshiñwe na tshiñwe tshi langaho malugana na u dzhenelala huñwe na huñwe kha tsireledzo ya mafhuno a muthu ene muñe ya data nga muofisiri wa mafhuno kana nga mufarisa muofisiri wa mafhuno wa zwiñwe zwiimiswa zwa nnyi na nnyi. Khethekanyo ya 74 i ተalusa zwauri: -

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

- Muthu muñwe na muñwe a nga swikisa mbilahelo kha Mulangi nga ndila na fomo yo randelwaho ine ya khou khwañhisidza u dzhenelela kha tsireledzo ya ya muñwa mafhungo;
- Tshigwada tshi kwameaho kana muthu a nga, u ya nga khethekanyo ya 63(3), swikisa mbilahelo kha Mulangi nga ndila na fomo yo randelwaho arali a kana tshi songo farea zwavhuđi nga tsheo ya muhađuli.

c) Maitele a u kwama Khothe ine ya vha na maanda u itela u wana thuso yo fanelaho.

Muhumbeli kana tshiñwe tshigwada tsho bulwaho kha khethekanyo ya 74(1) na ya (2) vha nga ita khumbelo khothe ya thuso yo fanelaho fhedzi u ya nga khethekanyo ya 82 nga murahu ha musi muhumbeli onoyo kana tshiñwe tshigwada tshenetsho tsho no shumisa matshimbidezele othe a khumbelo ya khañkululo ya nga ngomu malugana na tsheo ya muofisiri wa mafhungo wa Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo sa zwe zwa ñetshedziswa zwone kha khethekanyo ya 74.

Tshipida tsha 4, Ndima ya 2 ya Mulayo tshi ñetshedzwa matshimbidezele ane a fanela u tevhedzwa kha maitele a u kwama Khothe ine ya vha na maanda a thuso yo fanelaho kha khumbelo dza khañkululo malugana na tsheo dza muofisiri wa mafhungo kana mufarisa muofisiri wa mafhungo wa zwiñwe zwiimiswa zwa nnyi na nnyi.

7. NYENDEDZI YA KUSHUMISELE KWA PAIA NA NDILA YA U SWIKELELA NYENDEDZI

- 7.1. Mulangi, u ya nga khethekanyo ya 10(1) ya PAIA, o khwinisa na u ita uri Nyendedzi yo khwiniswaho ya nga ha kushumisele kwa PAIA (“Nyendedzi”), nga ndila na tshivhumbeo tsho leluwaho u pfectesa, sa zwine zwa nga ñodeisa zwone nga muthu ane a khou tama u shumisa pfanelo iñwe na iñwe sa zwe zwa lavheleliswa zwone kha PAIA na POPIA.
- 7.2. Nyendedzi i a wanala nga luambo luñwe na luñwe lwa tshiofisi.
- 7.3. Nyendedzi yo bulwaho afho nñha i na mbuletshedzo ya -
 - 7.3.1. zwipikwa zwa PAIA na POPIA;

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

7.3.2. ḫiresi ya poswo na ya fhethu, nomboro ya luṭingo na ya fekisi na, arali i hone, ḫiresi ya poswo ya elekithironiki ya-

7.3.2.1. Muofisiri wa Mafhungo wa tshiimiswa tshiñwe na tshiñwe tsha nnyi na nnyi, na

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

- 7.3.2.2. Mufarisa Muofisiri wa Mafhungo muñwe na muñwe wa tshiimiswa tshiñwe na tshiñwe tsha nnyi na nnyi na tsha phuraivethe o tholiwaho u ya nga khethekanyo ya 17(1) ya PAIA¹ na khethekanyo ya POPIA²;
- 7.3.3. ndila na tshivhumbeo tsha khumbelo ya-
- 7.3.3.1. tswikelo ya rekhodo ya tshiimiswa tsha nnyi na nnyi tsho lavhelelwaho kha khethekanyo ya 11³; na
- 7.3.3.2. tswikelo ya rekhodo ya tshiimiswa tsha phuraivethe tsho lavhelelwaho kha khethekanyo ya 50⁴;
- 7.3.4. thuso i wanalaho u bva kha Muofisiri wa Mafhungo wa tshiimiswa tsha nnyi na nnyi u ya nga PAIA na POPIA;
- 7.3.5. thuso i wanalaho u bva kha Mulangi u ya nga PAIA na POPIA;
- 7.3.6. ndulamiso dzothe dzi re mulayoni dzi wanalaho malugana na vhukando kana u kundelwa u dzhia vhukando malugana na pfanelo kana mushumo wo ḡetshedzwaho kana u kombetshedzwaho nga PAIA na POPIA, hu tshi katelwa na ndila ya u swikisa-
- 7.3.6.1. khumbelo ya khaṭhululo ya nga ngomu;
- 7.3.6.2. mbilahelo kha Mulangi; na
- 7.3.6.3. khumbelo kha khothe malugana na tsheo ya muofisiri wa mafhungo wa tshiimiswa tsha nnyi na nnyi, tsheo ya khumbelo ya khaṭhululo ya nga ngomu

¹ Khethekanyo ya 17(1) ya PAIA- *Hu tshi itelwa ndivho ya PAIA, tshiimiswa tshiñwe na tshiñwe tsha nnyi na nnyi, zwi tshi ya nga theo ya mulayo i langaho u tholiwa ha vhashumi vha tshiimiswa tsha nnyi na nnyi tshi kwameaho, tshi fanela u ta vhatu vha tshivhalo tshenetsho sa vhaftarisa muofisiri wa mafhungo sa zwine zwa vha zwa ndeme kha u ita uri tshiimiswa tsha nnyi na nnyi tshi kone u swikelelea nga hune zwa konadzea ngaho kha vhahumbeli vha rekhodo dzatsho.*

² Khethekanyo ya 56(a) ya POPIA- *Tshiimiswa tshiñwe na tshiñwe tsha nnyi na nnyi na tsha phuraivethe tshi fanela u ita mbetshelwa, nga ndila yo randelwaho kha khethekanyo ya 17 ya Mulayo wa ḥuṭhuwedzo ya Tswikelo ya Mafhungo, hu na tshanduko dzo fanelaho, dza vhuimo ha vhatu vha tshivhalo tshenetsho, arali vha hone, sa vhaftarisa vhaftarisa vha mafhungo sa zwine zwa nga zwo fanela u shuma mishumo na vhuqifhinduleli sa zwo zwa sumbedziswa zwone kha khethekanyo ya 55(1) ya POPIA.*

³ Khethekanyo ya 11(1) ya PAIA- *Muhumbeli u fanela u ḡetshedzwaho tswikelo ya rekhodo ya tshiimiswa tsha nnyi na nnyi arali muhumbeli onyo a tshi khou tevhedza ḥodea dzothe dza matshimbidele dzine dza vha kha PAIA dzi tshimbilelanaho na khumbelo ya tswikelo ya rekhodo yeneyo; nahone tswikelo ya rekhodo yeneyo i sa khou haniwa nga mulandu wa zwiitisi zwiñwe na zwiñwe zwa u hana zwo lavhelelwaho kha Ndima ya 4 ya Tshipiqa itshi.*

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

⁴ Khethekanyo ya 50(1) ya PAIA- Muhumbeli u fanela u ɻetshedzwa tswikelo ya rekhodo ya tshiiimiswa tsha phuraivethe arali -

- a) rekhodo yeneyo i tshi khou ɻodelwa u shumisa kana u tsireledza pfanelo iinwe na iinwe;
- b) muthu onoyo a tshi tevhedza ɻogea dza matshimbidele dzine dza vha kha PAIA dzi tshimbilelanaho na khumbelo ya tswikelo ya rekhodo yeneyo; nahone
- c) tswikelo ya rekhodo yeneyo i sa khou haniwa nga mulandu wa zwiitisi zwiitisi na zwiitisi zwa u hana zwo lavhelelwaho kha Ndima ya 4 ya Tshipida itshi.

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

kana tsheo nga mulangi kana tsheo ya ḥohohya tshiimiswa tsha phuraivethe;

7.3.7. mbetshelwa dza khethekanyo ya 14⁵ na ya 51⁶ dzine dza ṭoda uri tshiimiswa tsha nnyi na nnyi na tsha phuraivethe, u ya nga u fhambana hazwo, u dzudzanya bugutshumiswa, na ndila ya u swikelela bugutshumiswa;

7.3.8. mbetshelwa dza khethekanyo ya 15⁷ na ya 52⁸ dzine dza ḡetshedza u dzumbululwa ha u tou ḡiimisela ha khethekanyo dza rekhodo nga tshiimiswa tsha nnyi na nnyi na tsha phuraivethe, nga u fhambana hazwo;

7.3.9. ndivhadzo dzi bviswaho u ya nga khethekanyo ya 22⁹ na ya 54¹⁰ malugana na mbadelo dzine dza fanelu u badelwa zwi tshi tshimbilelana na khumbelo dza tswikelo; na

7.3.10. ndaulo dzo itwaho u ya nga khethekanyo ya 92¹¹.

7.4. Mirađo ya tshitshavha i nga ḥola kana u ita khophi dza Nyendedzi u bva ofisini dza zwiimiswa zwa nnyi na nnyi kana dza phuraivethe, hu tshi katelwa na ofisini ya Mulangi, nga tshifhinga tsha mushumo tsha nga misi. Nyendedzi i nga dovha ya wanala -

7.4.1. ho tou itwa khumbelo kha Muofisiri wa Mafhungo;

7.4.2. u bva kha webusaithi ya Mulangi

(<https://www.justice.gov.za/inforeg/>).

⁵ Khethekanyo ya 14(1) ya PAIA- Muofisiri wa mafhungo wa tshiimiswa tsha nnyi na nnyi u fanelu u ita uri bugutshumiswa ine ya vha na mafhungo o tevhekanywaho kha phara ya 4 afho ḡtha i wanele nga nyambo dza tshiofisi dzine dza nga swika zwadzo tharu.

⁶ Khethekanyo ya 51(1) ya PAIA- ḥohohya tshiimiswa tsha phuraivethe i fanelu u ita uri bugutshumiswa ine ya vha na mbuletshedzo ya mafhungo yo tevhekanywaho afho ḡtha kha phara ya 4 i wanale.

⁷ Khethekanyo ya 15(1) ya PAIA- Muofisiri wa mafhungo wa tshiimiswa tsha nnyi na nnyi, u fanelu u ita uri hu wanale nga ndila yo randelwaho mbuletshedzo ya khethekanyo ya rekhodo dza tshiimiswa tsha nnyi na nnyi dzine dza sokou wanala muthu a songo thoma a ita khumbelo ya tswikelo

⁸ Khethekanyo ya 52(1) ya PAIA- ḥohohya tshiimiswa tsha phuraivethe, nga u tou nanga, i nga ita uri hu wanale nga ndila yo randelwaho mbuletshedzo ya khethekanyo ya rekhodo dza tshiimiswa tsha phuraivethe dzine dza sokou wanala muthu a songo thoma a ita khumbelo ya tswikelo

⁹ Khethekanyo ya 22(1) ya PAIA- Muofisiri wa mafhungo wa tshiimiswa tsha nnyi na nnyi ane ha itwa khae khumbelo ya tswikelo, u fanelu u ita ḡivhadzo ya u ṭoda uri muhumbeli a badele mutengo wa u humbela wo randelwaho (arali u hone), phanđa ha musi khumbelo i tshi shumiwa.

¹⁰ Khethekanyo ya 54(1) ya PAIA- ḥohohya tshiimiswa tsha phuraivethe ine ha itwa khayo khumbelo ya tswikelo i fanelu u ita ḡivhadzo ya u ṭoda uri muhumbeli a badele mutengo wa u humbela wo randelwaho (arali u hone), phanđa ha musi khumbelo i tshi shumiwa.

¹¹ Khethekanyo ya 92(1) ya PAIA i ḡetshedza zwauri – “Minisita a nga, nga ndivhadzo kha Guranna ya Muvhuso, ita ndangulo malugana na - (a) mafhungo maīwe na maīwe ane a ḡoīwa kana u tendelwa nga Mulayo uyu uri a randelwe;

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

- (b) mafhundo marwe na marwe ane a tshimbilelana na mitengo yo lavhelelwaho kha khethekanyo dza 22 na 54;
- (c) ndivhadzo iinwe na inwe ine ya tqiwa nga Mulayo uyu;
- (d) ndila i fanaho ine ya fanelu u shumiswa nga muofisiri wa mafhundo wa tshiimiswa tsha nnyi na nnyi musi a tshi dzhia tsheo ya khethekanyo ya rekhodo dzine dza fanelu u wanala u ya nga khethekanyo ya 15; na
- (e) mafhundo marwe na marwe a zwa ndaulo kana matshimbidzele ane a vha a ndeme kha u nea maanda mbetshelwa dza Mulayo uyu."

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

8. MBULETSHEDZO YA THERO DZA REKHODO DZINE DZA FARWA NGA TSHIIMISWA NA KHETHEKANYO DZA REKHODO DZINE DZA FARWA NGA VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Thero dza rekhodo dzine dza farwa nga tshiimiswa	Khethekanyo dza rekhodo dzine dza farwa kha thero iñwe na iñwe
Mañwalo na Pulane dza Tshitirathedzhiki	<ul style="list-style-type: none">- Mivhigo ya ñwaha nga ñwaha, Pulane ya Tshitirathedzhiki, Pulane dza Kushumele dza ñwaha nga ñwaha.- Mivhigo ya u ťola na u sedzulusa;- Mivhigo ya khwiniso ya nyisedzo ya tshumelo.- Muvhigo wa vhadzulapo- Mivhigo ya kushumele kwa muhasho.- Mbekanyamaitele dza Muhasho- Marifhi a mafhungo.- Pulane ya Tshitirathedzhiki ya Muhasho- Bugutshumiswa dza Matshimbidele/Maitele
Ndaulo ya zwa Masheleni	<ul style="list-style-type: none">- Mivhigo ya mugaganyagwama na makumedzwa a Muanga wa Tshinyalelo ya Tshifhinga tsha Vhukati (MTEF).- Zwigatamennde zwa Mbuelo, zwa Bannga, zwa Kheshe na zwa mbadelo ya dziakhaunthu.- Ndangulo ya ndunzhendunzhe ya nyisedzo/ oda dza u renga na khumbelo dza thundu na tshumelo.- Redzhisitara ya ndaka.- Muvhigo wa mbuelo- Mbekanyamaitele dza mbuelo- Muvhigo wa Mugaganyagwama na Tshinyalelo ya Vundu na ya Zwiimiswa zwi shumisanaho na muvhuso- Rekhodo dza Kulangele kwa zwa Masheleni na Mveledziso ya Sisiembe, tsumbo, notsi dza ndaela .
Vhashumi	<ul style="list-style-type: none">- Mbekanyamaitele na matshimbidele a HR;- Zwikhala zwa mushumo zwo kungedzelwaho;- Rekhodo dza vhashumi;- U guda na mveledziso tsumbo, pulane dza mveledziso ya zwikili na vhugudisi;- Rekhodo dza Mveledziso ya Vhashumi na Ndangulo ya vhukoni ha Vhaswa;

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Thero dza rekhodo dzine dza farwa nga tshiimiswa	Khethekanyo dza rekhodo dzine dza farwa kha therò iñwe na iñwe
	<ul style="list-style-type: none"> - Pulane na mbalombalo dza ndinganelo mushumoni; - Fomo dza khumbelo ya mushumo; - Pulane dza tshitirathedzhiki dza Vhashumi; - Rekhodo dza zwishumiswa zwa u vhulunga mushumo na vhudavhidzanikule; - Pulane na rekhodo dza lìvi; - Rekhodo dza zwishumiswa na vhashumisi vha thekhinołodzhi ya mafhungo; - Rekhodo dza Vhushumisani Mushumoni; - Rekhodo dza u galatsha na u shumisa vhashumi; - Mivhigo ya u ḥolwa ha zwa tsireledzo na MISS - Rekhodo dza Mbekanyamushumo ya Thusedzo ya Vhashumi (EAP). - Mivhigo ya HIV- AIDS. - Mbumbo ya tshiimiswa - U sudzuluwa ha vhashumi; - Rekhodo dza Mafhungo a zwa Masheleni a Vhashumi; - Rekhodo dza u enda na Vhuendedzi dza Vhashumi; - Rekhodo dza nzudzanyo ya vhashumi na tsedzulosu ya mishumo; - Rekhodo dza Ndambedzo ya u huvhala Mushumoni nga tshifhinga tsha mushumo; - Rekhodo dza inthaviwu dza u ḥutshela mushumo;

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

9. KHETHEKANYO DZA REKHODO DZA VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO DZINE DZA WANALA MUTHU A SONGO ITA KHUMBELO YA TSWIKELO

Khethekanyo	Lushaka Iwa ĩiñwalo	Dzine dza wanala kha Webusaithi	Dzi wanala ho tou itwa khumbelo
Mañwalo o wanaho thendara	<ul style="list-style-type: none"> - Thendara dzo kungedzelwaho - Dzina ĩa o wanaho thendara - Maitele a u renga - Ndīvhadzo dza u renga 	X X X X	
Theo ya mulayo/ Ndaulo	<ul style="list-style-type: none"> Ndaulo dza Vhufaragwama Ndaulo na Theo ya mulayo ya MFMA Phirisela dza MFMA Mbekanyamaitele dza MFMA 	X X X X	
Mañwalo a Tshiñirathedzhiki (Pulane na Mivhigo)	<ul style="list-style-type: none"> - Mbonwasia ya Tshiimiswa (Mbonalonyangaredzi, Ndīvhotiwa, Mishumo, Mivhigo ya ñwaha nga ñwaha; - Pulane ys Tshiñirathedzhiki - Pulane ya Kushumele ya ñwaha - Muvhigo wa Kushumele wa Kotara 	X X X X	
Ndaulo ya zwa Masheleni	<ul style="list-style-type: none"> - Zwigatamennde zwa Masheleni zwa ñwaha zwa ha Masipala - Mugaganyagwama wa ha Masipala - Zwigatamennde zwa Mugaganyagwama wa Tshifhinga tsha Vhukati - Notsi dza Ndaela dza Vhufaragwama ha Lushaka 	X X X X	

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

- Muvhigo wa Vundu wa PFMA	X	

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Khethekanyo	Lushaka Iwa Jiwalo	Dzine dza wanala kha Webusaithi	Dzi wanala ho tou itwa khumbel o
	- Tshipitschi tsha mugaganyagwama	X	
	- Mbadelo na rasithi		X
	- Zwitatamennde zwa mugaganyagwama na tsedzuluso ya mugaganyagwama na tshinyalelo	X	
	- Zwitatamennde zwa Mbekanyamaitele ya Mugaganyagwama	X	
	- Notsi dza Maitele a Vundu	X	
	- Vhurumelwa kha zwa Masheleni	X	
Vhashumi	- Mbumbo ya Tshiimiswa	X	
	- Nomboro dza vhukwamani dza muhasho	X	
	- Fomo dza khumbelo ya mushumo		X
	- Mbekanyamaitele dza Muhasho	X	
	- Bugutshumiswa dza Matshimbidzele/Maitele		X
	- Muvhigo wa vhadzulapo.		X
	- Zwilinganyo zwa tshumelo.	X	
	- Thendelonzwiwa ya Ndisedzo ya Tshumelo.		X
	- Muvhigo wa maswamaswa		X
	- Ngavhela dza milayo ya Batho-Pele		X
	- Nyendedzi ya vhadzulapo		X

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

- Khungedzelo ya Mishumo	X	
- Phirisela ya vhukati	X	
- Mbekanyo ya Mishumo ya Muhasho	X	

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

**10. TSHUMELO DZINE DZA WANALA NGA MIRADO YA LUSHAKA U BVA KHA
VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO NA NDILA INE DZA SWIKELWA
NGAYO**

NO.	TSHUMELO	NDILA YA U WANA TSWIKELO YA TSHUMELO
10.1	<p>Muhasho u netshedza tshumelo dici tevhelaho kha nnyi na nnyi: -</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Netshedzo ya bazari u ya nga thodea dza Muhasho dza mveledziso ya zwikili ▪ Zwikhala zwa mushumo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khungedzelo kha webusaithi ya DPSA na kha gurann̄a dzapo ▪ U dzhenisa mafhungo kha webusaithi ya muhasho ya: www.limtreasury.gov.za
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vhugudelamushumo/vhugudeli ha mushumoni kha therodzine dza elana na Muhasho 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mbekanyamushumo ya vhupfumbudzi; ▪ U netshedzwa ha fulo la tsivhudzo ngā u nanga vhanetshedzi vha tshumelo nga vhanetshedzi vho ḥwaliswaho
10.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U bvedza Mugaganyagwama wa Vundu ▪ U khwaθisedza netshedzo ya Bulethini ya zwa Ekonomi ya Kotara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nyandadzamafhungo; ▪ Mihasho ya vundu nga kha APP na pulane dzayo dza u renga dzine dza tshimbilelana na vhudifhinduleli hayo; na ▪ U dzhenisa mafhungo kha webusaithi ya muhasho ya :www.limtreasury.gov.za ▪ Zwo andadzwa kha mihasho yotha ya vundu na u dzhenisa bulethini kha webusaithi ya muhasho. ▪ U dzhenisa mafhungo kha webusaithi ya muhasho ya: www.limtreasury.gov.za

10.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwigatamennde zwa Mugaganyagwama wa masipala (mivhigo ya 71) 	<p>Zwo dzheniswa kha webusaithi ya muhasho u itela nnyi na nnyi. U dzhenisa mafhuno kha webusaithi ya muhasho ya: www.limtreasury.gov.za</p>
10.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U diñwalisa kha CSD hu tshi itelwa ya nnyi na nnyi kha khamphani dzavho dza u thendara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U tou ya ▪ Nga “inthanethe”: ▪ Nga luñingo ▪ Mafulo a sisteme dza u thendara ▪ Mafulo nga ha ndaulo ntswa dzine dza kwama maitele a u thendara ▪ Webusaithi ya Muhasho: www.limtreasury.gov.za
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U ñetshedzwa ha mafhuno nga ha Mufaramasheleni wa Vundu (Bannga ya Vundu) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nga luñingo; ▪ Zwigatamennde zwa Nyandadzamafhuno; ▪ Webusaithi ya Muhasho www.limtreasury.gov.za
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U andadzwa ha khungedzelo ya thendara kha Liñwalo la u andadza (nga vhege) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liñwalo la bulethini ya kha Ínthanethe ▪ Vha thendari vho tholwaho vha andadzwa kha bulithini na u dzheniswa kha webusaithi ya muhasho: www.limtreasury.gov.za
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ndangulo ya Ndaka 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khungedzelo kha gurannda dzapo musi hu tshi vha na fandisi; ▪ U diñhadza avho vha re na khonadzeo dza u vha vharengi nga luñingo nga tshifhinga tsha fandisi nga ha zwishumiswa zwo khetheaho, i.e. Zwishumiswa zwa mutakalo, kiłasithendeleki, na zwiñwe

11. U SHELA MULENZHE HA NNYI NA NNYI KHA U SIKWA HA MBEKANYAMAITELE KANA U SHUMISWA HA MAANDA KANA U ITWA HA MISHUMO NGA VHUFARAGWAMA HA VUNDU HA LIMPOPO

Vhufaragwama ha vundu ja Limpopo a si muhasho une wa qisa tshumelo, zwenezwo, a hu na u shela mulenzhe/u qidzhenisa nga nnyi na nnyi ho sedzwa u sikwa ha mbekanyamaitele dzi shumiswaho nga muhasho. Izwi zwi bveledza uri, mbekanyamaitele na ndaulo dzi themendelwe u bva kha Vhufaragwama ha Lushaka na kha Ofisi ya Mulangavundu vunduni.

Honeha, nnyi na nnyi u dovha u t̄tuwedzwa u swikisa makumedzwa a mveledziso ya Milayo ya Vhudifari kana u khwinisa vhuñwe vhusimamilayo kana u imelelwa kha mafhundo mañwe na mañwe ane a kwama mafhundo a vhuñe a theroy a data. Nnyi na nnyi u dovha a t̄tuwedzwa u shela mulenzhe kha vhukwamamani na tshitshavha na kha nyambedzano na vhashelamulenzhe dzo dzudzanywaho nga vhashelamulenzhe vho fhambanaho sa izwi madzinginywa na makumedzwa a miraðo ya tshitshavha a tshi dzhielwa n̄tha lwo dzhenelelaho nga tshifhinga tsha u thomiwa ha Ndaulo, Nyendedzi na Milayo ya Vhudifari.

12. U SHUMIWA HA MAFHUNGO A VHUNE

12.1 Ndivho ya u shumiwa

Ndivho ya u shumiwa ha mafhundo a vhuñe nga Vhufaragwama ha Vundu ha Limpopo ndi ya zwi tevhelaho: -

12.1.1 U khunyeledza kana u bveledza zwipikwa zwawo nga fhasi ha **PAIA** na **POPIA**, nga u t̄anganedza mbilahelo, nga u ita t̄hodisiso dza mbilahelo na u ita tsedzuluso dza u tevhedzwa ha ndivho;

12.1.2 Ndaulo ya vhashumi na vhahumbeli vha mushumo;

12.1.3 U fara akhaunthu na dzirekhodo;

12.1.4 Maitele a u renga; na

12.1.5 U shumisana na vhuñwe vhuteamilayo, u fana na PFMA, Ndaulo dži re nga fhasi hayo na Notsi dza Ndaela ya Vhufaragwama ha Lushaka

12.2 Thalutshedzo dza khethekanyo ya Thero ya Data na ya Khethekanyo ya Mafhungo ya mafhungo a elanaho nao

Khethekanyo ya Thero dza Data	Mafhungo a vhuṇe ane a nga Shumiwa
Muthu	Madzina na tshifani; zwidodombedza zwa vhukwamani (nomboro ya vhukwamani(dza), nomboro ya fekisi, diresi ya imeili); Diresi ya vhudzulo, diresi ya poswo kana ya bindu; tshiṭaluli tsho khetheaho/Nomboro ya Vhuṇe na vhukwamani ha tshiphiri.
Zwigwada zwi re na vhudifhinduleli, Muthu tshi mulayo/ zwiimiswa zwa nnyi na nnyi	Madzina a vhatu vhane vha fanela u kwamiwa; Dzina la Tshiimiswa tshi re Mulayoni; Diresi ya Fhethu na ya Poswo; zwidodombedza zwa vhukwamani (nomboro ya vhukwamani (dza), nomboro ya fekisi, diresi ya imeili) Nomboro ya u Diñwalisa.
Vhashumi / Mirađo/Mirađo ya Komiti	Mbehu, u dihwala; tshiimo tsha zwa mbingano; murafho, miñwaha, luambo, mafhungo a zwa pfunzo (ndalukanyo); mafhungo a zwa masheleni; dihvazwakale ya mushumo; nomborondaula; diresi ya fhethu na ya poswo; zwidodombedza zwa vhukwamani (nomboro ya (dza) vhukwamani, nomboro ya fekisi, diresi ya imeili); rekhodo ya zwa vhutshinyi; mutakalo na mirađo ya muṭa, zwa mishonga, lushaka, vhubvo kha zwa matshilisano na murafho, mutakalo muvhilini na muhumbuloni, vhuholefhalı, mafhungo a bayometřiriki a muthu, dihvazwakale ya mushumo, u diñwalisa na madzangano a phurofeshinala na zwiko.

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Vhanetshedzi vha Tshumelo vha Khon̄thiraka	Madzina a vhathu vhane vha fanela u kwamiwa; dzina la tshiimiswa; dzina la vhalangi na vhashelamulenzhe, diresi ya fhethu na ya poswo khathihi na zwidodombedzwa zwa vhukwamani (zwidodombedzwa zwa vhukwamani), nomboro ya fekisi, diresi ya imeili); mafhungo a zwa masheleni; nomboro ya u diñwalisa; mañwalwa a zwa mulayo; mafhungo a elanaho na zwa muthelo; vhasaini vho tendelwaho, tshiimo tsha u maandafhadzwa ha vharema kha zwa ikonomi (B-BBEE), u diñwalisa ha zwiñtirathedzhi zwa mabindu.
--	---

12.3 Vhaṭanganedzi kana khethekanyo dza vhaṭanganedzi vhane mafhuno a vhuṇe a nga swikiswa khavho

Khethekanyo ya mafhuno a vhuṇe	Vhaṭanganedzi kana Khethekanyo dza Vhaṭanganedzi
Nomboro ya vhuṇe na madzina, hu tshi itelwa u sedza arali muthu o kwamea kha zwa vhugevhenga	Tshumelo dza Mapholisa dza Afrika Tshipembe
Ndalukanyo, hu tshi itelwa u khwathisedza ndalukanyo	Ndaulo ya Ndalukanyo ya Afrika Tshipembe
Divhazwakale ya tshikolodo na mbadelo, hu tshi itelwa mafhuno a tshikolodo	Birou dza Khiredithi nga khamphani ya Tsenguluso ya Ndangulo ya Mikhwa (MIE)
Vhudzulapo	Muno
Thodiso ya u ṭola	Zhendedzi la Tsireledzo ya Muvhuso (SSA)
U diñwalisa na u tevhedza mulayo ha khamphani	Databeisi ya Vhukati ya Vhanetshedzi vha tshumelo (CSD)
U ṭolwa ha vhañwaliswa vha kha Mishumo yo fhiraho	Khethekanyo ya Muhasho wa Ndangulo ya zwa Vhashumi ya (HRM)
U laulwa ha Phentsheni ya Vhashumi	Tshikwama tsha Masheleni a Phentsheni ya Muvhuso (GEPF)
U ḥwala na u dzudzanya Mafhuno a vhuṇe	Khethekanyo ya Ndaulo ya Mafhuno a Vhashumi vha Muhasho (HRM)
U laulwa ha tsireledzo ya Mafhuno a vhuṇe	Khethekanyo ya Ndaulo ya Dzirekhodo (RM)
U sikwa ha Akhaunthu ya Mushumisi	Khethekanyo ya Mafhuno a Vhudavidzani ha Thekhinolodzhi (ICT)

12.4 U fhirisa ho dzudzanywaho ha mafhuno a vhuṇe mikanoni

12.4.1 Vhufaragwama ha Vundu la Limpopo a ho ngo pulana u Pfukiswa ha Mafhuno a Vhuṇe kha mañwe Mashango. Hone-ha arali ha nga vha na ṭhodea ya u pfukisa mafhuno a vhuṇe kha ḥinwe shango hu tshi itelwa dziñwe ndivho dza zwa mulayo, muhasho u do ita uri muñwe na muñwe ane wa fhirisela khae mafhuno zwi vhe zwi mulayoni, wa milayo i vhofhaho ya zwa muṭanganelwa kana thendelano i vhofhaho ine ya ḥnetshedza maimo o linganaho a tsireledzo na, uri ḥnendila a tende u fara

mafhungo a vhuṇe a muthu uyo nga ndila i fanaho yo tsireledzeaho sa izwi muhasho u tshi kombetshedzea u tevhedza mulayo wa **POPIA**.

12.4.2 U fhiriselwa huṇwe na huṇwe ha mafhungo a vhuṇe a tshi pfuka mukano hu fanela u vha hu na thendelano ya theroy a data, fhedzi-ha, arali zwa bala u wana thendelano ya theroy a data, muhasho u do fhirisela mafhungo a vhuṇe arali zwi tshi do vhuedza theroy a data; hone-ha theroy a data i do tea u nea thendelo arali zwi tshi do konadzea lu pfadzaho u wana thendelo yo raloho.

12.5. Thalutshedzonyangaredzi ya Mafhungo a Maga a Tsireledzo ane a do shumiswa nga dzangano li re na vhuđifhinduleli ha u vhona uri hu vha na tshidzumbe, u fhulufhedzea na u wanala ha mafhungo

- 12.5.1. Muhasho u do bvela phanda na u thoma na u dzudza maga o teaho, a pfadzaho a thekhinikhala na a zwa dzangano nga u dzhia maga o teaho a thekhinikhala na a zwa dzangano hu u itela u thivhela ndozwo ya u tshinyadzwa ha kana u tshinyadza hu si ho mulayoni ha mafhungo a vhuṇe; na tswikelo i si ho mulayoni ya kana u shumiwa ha mafhungo a vhuṇe.
- 12.5.2 Muhasho wo dzhia maga a pfadzaho a u tevhedza maga o the a pfadzaho kha u topola zwithu zwothe zwa nga nn̄da na zwi re nga ngomu zwi pfadzaho zwine zwa vhonelwaphanda uri zwi nga vhanga khombo kha mafhungo a vhuṇe ane wa vha nao kana ane wa vha na ndango nao, u bveledza na u tsireledza maga o teaho a u tsireledza kha izwo zwine zwa nga vhanga khombo zwo topolwaho; u dzulela u khwaṭhisidza uri maga a tsireledzo a khou shuma zwavhuđi; na u vhona uri maga a tsireledzo a khou bvela phanda na u khwiniswa zwi tshi elana na zwivhangi zwiwa zwine zwa nga vhanga khombo kana u sa shuma zwavhuđi ha maga a tsireledzo e a thoma u shumiswa.
- 12.5.3 Maṇwe maga o dzhiwaho nga muhasho a katela, Ndango ya Tswikelo; kha maṇwe a Ndango ya Tswikelo; Vhupinduleli ha Data; Maga a u Ditsireledza; Vhulavhelesi ho Khwaṭhaho; vhukoni ha u Oditha na u Vhiga; Vhuvhulunga mafhungo o Kopiwaho; Thandululo ya u thivhela vairasi na Malware (Anti - virus na Anti-Malware); Fulo na u fhaṭuwa; khathihi na uri Thendelano dici khunyeledzwa na Vhashumisi hu tshi itelwa u tevhedzwa.

13 U WANALA HA BUGUTSHUMISWA YA MAFHUNGO

13.1 Bugutshumiswa iyi ya mafhungo i wanala nga nyambo dzi tevhelaho-

13.1.1 English;

13.1.2 Sepedi

13.1.3 Afrikaans

13.1.4 Tshivenda

13.1.5 Xitsonga

13.2 Khophi ya bugutshumiswa iyi ya mafhungo kana nyandadzo yo khwiniswaho, i wanala nga ndila i tevhelaho-

13.2.1 kha www.limtreasury.gov.za, arali i hone, ya tshiimiswa tsha nnyi na nnyi;

13.2.2 kha ofisi khulwane ya tshiimiswa tsha nnyi na nnyi hu tshi itelwa u tolwa nga nnyi na nnyi nga tshifhinga tsho doweleaho tsha mushumo;

13.2.3 kha muthu muñwe na muñwe musi ho swikiswa khumbelo na musi ho tanganedzwa mbadelo yo randelwaho i pfadzaho, na

13.2.4 kha mulangi wa Mafhungo musi yo humbelwa.

13.3 Mbadelo dza khophi ya Bugutshumiswa ya mafhungo, sa zwe ya buliswa zwone kha tshipiçanyengedzedzwa tsha B tsha Ndaulo, dza bambiri línwe na línwe ja A4 ja do itwa dzi do badelwa.

14 MBADELO DZO RANDELWAHO

14.1. Khethekanyo ya 22(1) ya **PAIA** i sumbedza uri mbadelo dza tswikeloy rekhodo dza Mulangi dzine dza fanela u badelwa dzi fanela u tou randelwa. Mbadelo dzo randelwaho ndi dze dza sumbedziswa zwone kha tshitewanyengedzedzwa tsha B, tsho nambatedzwaho.

14.2. Muhumbeli ane a khou humbelo tswikeloy rekhodo iñwe na iñwe a nga lavhelelwa u badela mbadelo, nga nda ha musi o wana thendelo ya u sa badela, sa zwe zwa sumbedziswa zwone kha pharagirafu ya 14.3 na ya 14.4 i re afho fhasi.

14.3. Muhumbeli ha lavhelelwi u badela mbadelo tswikeloy kha tshiimiswa tsha nnyi na nnyi arali a songo malwa kana u maliwa nahone a ane muholo wawe wa ñwaha, nga murahu ha musi ho no fhungudzwa masheleni o tendelaniwaho khao u fana na PAYE na UIF, u fhasi ha **R14 712** nga ñwaha; kana

- 14.4. O mala kana u malwa nahone muholo wawe na wa mufarisi wawe, nga murahu ha musi ho no fhungudzwa masheleni o tendelwaho khao, u fana na PAYE na UIF, u fhasi ha **R27 192** nga ḥwaha.

15. REKHODO DZINE DZA SA WANALE KANA DZI SO NGO VHUYAHO DZA VHA HONE

- 15.1. Vhahumbeli vha na pfanelo ya u ḫanganedza phindulo i kha tshivhumbeo tsha afidefithi kana khwaṭhisēdzo hune rekhodo dza sa ḫo kona u wanala lu pfadzaho, fhedzi hune muhumbeli a nga vha o no wana tswikelo arali rekhodo ya hone yo kona u wanala.
- 15.2. Vhahumbeli vha dovha vha vha na pfanelo dza u wana phindulo i kha tshivhumbeo tsha afidefithi kana khwaṭhisēdzo hune rekhodo dzine dza khou ḫodiwa dza si vhe hone.

16. U LATWA HA DZIREKHODO

- 16.1. Muofisiri wa Mafhuno u na maānda a u laā lu re mulayoni rekhodo dziñwe u ya nga mulayo u wanalaho kha Tshumelo dza Vhulonda Rekhodo dza Lushaka.
- 16.2. Vhahumbeli vha ḫo tsivhudzwa arali iñwe ya rekhodo dzo lat̄wa i tshi elana na rekhodo dzo humbelwaho.
- 16.3. U ya nga khethekanyo ya 24(1) ya **POPIA**, Nga murahu ha u ḫanganedza khumbelo ya theroy a data ine ya khou humbelwa Muofisiri wa Mafhuno a nga,
- 16.3.1. Iulamisa kana u thutha mafhuno a vhuñe a theroy a data yo farwaho kana ine ya vha nga fhasi ha ndango ane a si vhe a vhukuma, a sa elani, o ḫalesaho, o fhelelwaho nga tshifhinga, a songo fhelelaho, ane a kanganyisa kana a songo waniwaho lwa mulayo; kana
- 16.3.2. a tshinyadza kana u thutha rekhodo kana mafhuno a vhuñe a theroy a data ine Mulangi a vha a songo tsha tendelwa u a fara u ya nga khethekanyo ya 14 ya **POPIA**.

17. U KHWINISWA HA BUGUTSHUMISWA YA MAFHUNGO

Muhasho (LPT) arali zwo tea, u do, khwinisa na u andadza Bugupfarwa yawo ya Mafhungo ḥwaha muṇwe na muṇwe.

Yo bviswa nga



Vho ~~G.C.~~ C. Pratt, CA (SA)
Thoho ya Muhasho na Mufarisa Muofisiri wa
Mafhungo

29 Nyendavhusiku 2021

Datumu

VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

FOMO YA 2
KHUMBELO YA TSWIKELO YA MAFHUNGO
[Ndaulo ya 7]

Kha vha dzhiele nzhele:

1. Vhułanzi ha u qidivhadza vhu fanela u nambatedzwa nga muhumbeli.
2. Arali khumbelo dzo itelwa muñwe muthu, vhułanzi ha thendelo iyi vhu fanela u nambatedzwa kha fomo iyi.

Kha: Muofisiri wa mafhungo

Imeili:

.....

Fekisi:

.....
.....

Kha vha swaye nga "X"

Khumbelo yo itwa nga dzina langa Khumbelo yo itelwa muñwe muthu

MAFHUNGO A VHUNE (MAFHUNGO A MUTHU ENE MUÑE)

Madzina nga vhudalo					
Nomboro ya vhune					
Vhuimo vhune khumbelo ya khou itwa ngaho (arali i khou itelwa muñwe muthu)					
Diresi ya Poswo					
Diresi ya Tshitirata					
Diresi ya Imeili					
Nomboro ya lutingo	Lutingo (mushumoni)		Fekisi		Luting othen deleki
Madzina nga vhudalo a muthu ane a khou itelwa khumbelo (arali zwi tshi mu kwama)					
Nomboro ya vhune					
Diresi ya Poswo					
Diresi ya Tshitirata					
Diresi ya Imeili					
Nomboro dza lutingo	Lutingo (mushumoni)		Fekisi		Luting othen deleki

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

ZWIDODOMBEDZWA ZWA REKHODO YO HUMBELWAHO

Kha vha swikise zwidodombedzwa zwa rekhodo ine khumbelo ya tswikeloy khou itelwa yone, hu tshi katelwa na nomborondauli arali vha tshi i divha, u itela uri rekhodo i kone u wanala. (Arali tshikhala tsho netschedzwaho tshi tshituk, kha vha bvelephanda kha siatari ja thungo vha ji nambatedze kha fomo iyi. Masitaarinyyengedzedza ofhe a fanea u sainiwa.)

Thalutshedzo ya rekhodo kana tshipida tshi elanaho nayo	
Nomborondaula, arali i hone:	
Zwi <small>nhwe</small> zwidodombedzwa zwa rekhodo:	
LUSHAKA LWA REKHODO (swayani bogisi lo teaho nga "X")	
Rekhodo i kha tshivhumbeo tsho tou ñwalwaho kana tsho gandiswaho	
Rekhodo yo vhumbwa nga zwifanyiso zwi vhonalah (izwi zwi katela zwinepe, dzisilaidi, vidio dzo rekhodiwaho, Zwifanyiso zwe bveledzwaho nga khomphyutha, zwiketshe, n.z)	
Rekhodo i na maipfi kana mafhuno o rekhodiwaho ane a kona u dovha a bveledzululwa nga miungo	
Rekhodo i farwa kha khomphyutha kana kha elekhithironikhi, kana nga tshivhumbeo tshi vhaleaho nga mutshini	

FOMO YA TSWIKELO

(Kha vha swaye bogisi lo teaho nga "X")

Khophi yo gandiswaho ya rekhodo (hu tshi katelwa khophi dza zwifanyiso zwi vhonalah, mafhuno o ñwalululwaho na o farwaho nga khomphyutha kana a re kha tshivhumbeo tsha elekhithironikhi kana kha tshivhumbeo tshi vhaleaho nga khomphyutha)	
Mafhuno o ñwalululwaho kana o gandiswaho a zwifanyiso zwi vhonalah (ane a katela zwifanyiso, dzisilaidi, vidio dzo rekhodiwaho, zwifanyiso zwe bveledzwaho nga khomphyutha, zwiketshe, nz)	
Thirekhe dzo ñwalululwaho dza miungo (mañwalwa o ñwalwaho kana o gandiswaho)	
Khophi ya rekhodo kha diraivi ya fuleshi (hu tshi katelwa na zwifanyiso zwi vhonalah na ñirekhe dza miungo)	

NDILA YA TSWIKELO

(Kha vha swaye bogisi ja khumbelo nga "X")

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

U tolwa ha rekhodo **ya vhuŋe** kha diresi yo ŋwaliwaho ya zwiimiswa zwa nnyi na nnyi/zwa phuraivethe (hu tshi katelwa u thetshelesa maipfi o rekhodiwaho, mafhungo ane a nga dovha a bveledzululwa a vha mibvumo, kana mafhungo o farwaho kha khomphyutha kana a re kha tshivhumbeo tsha elexhithironikhi kana a vhaleaho nga mutshini)

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Tshumelo dza poswo dza diresi ya poswo	
Tshumelo dza poswo dza diresi ya fhethu	
Tshumelo dza khoria dzi yaho kha diresi ya fhethu	
Fekisi ya mafhungo o tou ንwalwaho kana a re kha tshivhumbeo tsho tou gandiswaho (hu tshi katelwa o tou ንwalululwaho)	
Imeili ya mafhungo (hu tshi katelwa ታhirekhe dza mibvumo (hune zwa konadzea)	
Luambo lu takalelwaho: <i>(kha vha dzhiele nzhele uri arali rekmodo i siho nga luambo lune vha i ታoda ngalwo, tswikelo i do vha hone nga luambo lune rekmodo ya wanala ngalwo)</i>	

ZWIDODOMBEDZWA ZWA PFANELO DZINE DZA FANELA U TEVHEDZWA KANA U TSIRELEDZWA	
<i>Arali tshikhala tsho እናekedzwaho tshi tshiṭuku, vha humbelwa u bvela phanda kha ስነዬ siaṭari nahone vha ሰነ nambatedze kha fomo iyi. Muhumbeli u fanela u saina masiaṭarinyengedzedzwa othe</i>	
Kha vha sumbedze uri ndi pfanelo ifhio ine ya fanela u shumiswa kana u tsireledzwa:	
Kha vha ṭalutshedze uri ndi ngani rekmodo yo humbelwaho i tshi khou ታdea hu u itela u tsireledzwa ha pfanelo yo bulwaho afho ntha	

MBADELO

- a) Khumbelo ya tswikelo ya rekmodo, nga nn̄da ha rekmodo yo faraho mafhungo a vhunē a muthu ene muñe, i do shumiwa fhedzi nga murahu ha musi mbadelo ya tshumelo yo no badelwa.
- b) Vha do ደivhadzwa nga ha mutengo u teaho u badelwa sa mutengo wa khumbelo.
- c) Mbadelo ya tswikelo ine ya fanela u badelwa u swikela rekmodo i bva kha tshivhumbeo tshine tswikelo ya khou ታdiwa ngayo khathihi na tshifhinga tshi pfadzaho tshine tsha do ታdea kha u ታoda na u dzudzanya rekmodo.
- d) Arali vha tshi do wela kha vho tendelwaho u sa badela mbadelo iñwe na iñwe, vha humbelwa uri vha bule mbuno dza u sa badela

Mbuno	

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

--	--

Vha do dīvhadzwa nga u tou የwala arali khumbelo yavho yo tendiwa kana yo haniwa nahone arali yo tendiwa mbadelo dzi elanaho na khumbelo yavho, arali dzi hone. Vha humbelwa uri vha sumbedze ndila ine vha tama u davhidzanwa navho ngayo:

Diresi ya poswo	Fekisi	Vhudavhidzani ha Elekīthironikhi (Vha humbelwa u vhu bula)

Yo sainiwa nga la la 20

.....
Tsaino ya muhumbeli/ya muthu ane khumbelo ya khou itelwa ene

HU SHUMISWAHO NGA OFISI

Nomboro ndaula:	
Khumbelo yo ታanganedzwa nga: (Kha vha bule Vhuimo, Dzina na Tshifani tsha Muofisiri wa Mafhungo)	
Datamu ye ya ታanganedzwa ngayo:	
Mbadelo ya tswikelo:	
Diphosithi (arali i hone):	

.....
Tsaino ya Muofisiri wa Mafhungo

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

FOMO YA 4
U SWIKISWA HA KHUMBELO YA KHAṬHULULO YA NGA NGOMU
 [Ndaulo ya 9]

Nomboro ya Ndaulo.

MAFHUNGO A VHUNE

ZWIDODOMBEDZWA ZWA TSHIIMISWA TSHA NNYI NA NNYI										
Dzina ja Tshiiṁiswa tsha Nnyi na nnyi										
Dzina na Tshifani zwa Muofisiri wa mafhungo										
ZWIDODOMBEDZWA ZWA MUHUMBELI O SWIKISAHO KHUMBELO YA KHAṬHULULO YA NGA NGOMU										
Madzina nga vhudalo										
Nomboro ya Vhune										
Diresi ya poswo										
Nomboro ya Vhukwamani	Lutingo (mushumoni)		Fekisi		Luṭin gokh walw a					
Naa khumbelo ya khaṭhululo ya nga ngomu yo itelwa muñwe muthu?	Ee		Hai							
Arali phindulo i “ee”kha vha bule vhuimo vhune khumbelo ya khaṭhululo ya nga ngomu ya khou itelwa ene: (<i>Vhuṭanzi ha vhuimo vhune khaṭhulo ya khou itelwa hone, arali vhu hone, vhu fanela u nambatedzwa</i>)										
ZWIDODOMBEDZWA ZWA MUTHU ANE KHUMBELO YA NGA NGOMU YA KHOU ITELWA ENE (Arali i khou itwa nga ḡendila)										
U haniwa ha khumbelo ya tswikelo										
Tsheo malugana na mbadelo dzo randelwaho u ya nga khethenkanyo ya 22 ya Mulayo										
Tsheo malugana na u engedzwa ha tshifhinga tshine khumbelo ya fanela u shumiwa ngayo u ya nga khethenkanyo ya 26(1) ya Mulayo										
Tsheo u ya nga Khethenkanyo ya 29(3) ya u hanelwa tswikelo nga tshivhumbeo tshe muhumbeli a humbela ngatsho u ya nga Mulayo										
Tsheo ya u tendela khumbelo ya tswikelo										
MBUNO DZA KHUMBELO YA KHAṬHULULO										
(Arali tshikhala tsho ḡetshedzwaho tshi tshiṭuku, vha humbelwa uri vha bvele phanda kha siṭari ja thungo nahone vha ji nambatedze kha fomo iyi. Masiṭarinyengedzedza oṭhe a fanela u sainiwa.)										
Kha vha bule mbuno dze khumbelo ya khaṭhululo ya nga ngomu ya ḡitika ngayo										

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Kha vha bule mañwe mafhungo ane a nga elana musi ho sedzwa khumbelo ya khañhululo	

Vha do ñivhadzwa nga u tou ñwala nga ha tsheo ya khumbelo ya khañhululo yavho ya nga ngomu.

Vha humbelwa u sumbedza ndila yavho ine vha khou ñoda ñivhadzo ngayo:

Diresi ya poswo	Fekisi	Vhudavhidzani ha Elekithironiki (Vha humbelwa u ñalusa)

Yo sainiwa nga la la 20

.....
Tsaino ya Muhumbeli/Nendila

HU SHUMIWAHO NGA VHAOFISIRI

REKHODO DZA KHAṬHULULO YA NGA NGOMU DZA TSHIOFISI

Khumbelo ya khaṭhululo yo ḥanganedzwa nga (<i>kha vha bule vhuimo</i> , dzina na tshifani tsha muofisiri wa mafhungo)			
Datumu ye khumbelo ya ḥanganedzwa ngalo			
Khumbelo ya khaṭhululo i fheletshedzwaho nga mbuno dza muofisiri wa mafhungo na uri, hune zwa konadzea, zwidodombedzwa zwa ḥendila muṛwe na muṛwe ane kana we rekhodo dzo swikiswaho nga muofisiri wa mafhungo dza kwama ene		Ee	
		Hai	
MVELELO YA KHAṬHULULO			
U haniwa ha khumbelo ya tswikelo. Yo khwaṭhisedzwa?	Ee	Tsheo ntswa (<i>arali i songo khwaṭhisedzwa</i>)	
Mbadelo (kheth 22). Yo khwaṭhisedzwa	Hai	Tsheo ntswa (<i>arali i songo khwaṭhisedzwa</i>)	

BUGUTSHUMISWA YA PAIA: VHUFARAGWAMA HA VUNDU LA LIMPOPO

Muengedzo wa (Kheth 26(1)).Wo khwathisedzwa?	Ee	Tsheo ntswa (arali i songo khwathisedzwa)	
	Hai		
Tshwikelo ya (Kheth 29(3)).Yo khwathisedzwa?	Ee	Mihumbulo miswa (arali i songo khwathisedzwa)	
	Hai		
Khumbelo ya tswikelo yo tendelwa. Yo khwathisedzwa?	Ee	Mihumbulo miswa (arali i songo khwathisedzwa)	
	Hai		

Yo sainiwa nga la la 20

.....
Vhulangi ho Fanelaho

TSHITEŃWANYENGEDZEDZWA TSHA B

[Mbadelo]

Mbadelo ho Sedzwa Zwiimiswa zwa Nnyi na nnyi

	Thalutshedzo	Mutengo
1.	Mbadelo ya khumbelo nga muhumbeli muńwe na muńwe	R100.00
2.	Fothokhophi ya bammbiri la muelo wa A4	R1.50 nga siatari kana tshipida tshalo.
3.	Khophi yo gandiswaho ya siatari la A4	R1.50 nga siatari kana tshipida tshalo.
4.	Khophi i re kha tshivhumbeo tshi vhaleaho nga khomphyutha kha: (i) Fuleshidiraivi (i do diswa nga muhumbeli) (ii) Disiki yo tsitsikanaho • Arali yo netshedzwa nga muhumbeli • Arali yo netshedzwa kha muhumbeli	R40.00 R40.00 R60.00
5.	Khophi ya rekhodo ya u tou thetselesa, nga muelo wa siatari ińwe na ińwe la A4	Tshumelo ine ya do ńodelwa munetshedzi wa tshumelo wa nn̄da. Zwi do bva kha mbadelo dzine dza do ńodiwa nga Munetshedzi wa tshumelo uyo
6.	Khophi ya zwifanyiso zwi vhalalaho	
7.	Khophi ya rekhodo ya u tou thetselesa, nga muelo wa siatari ińwe na ińwe la A4	R24.00
8.	Khophi ya rekhodo ya u tou thetselesa, nga muelo wa siatari ińwe na ińwe la A4 (i) Fuleshidiraivi (i do diswa nga muhumbeli) (ii) Disiki yo tsitsikanaho • Arali yo netshedzwa nga muhumbeli • Arali yo netshedzwa kha muhumbeli	R40.00 R40.00 R60.00
9.	U ńoda na u dzudzanya rekhodo hu tshi itelwa u bviswa hayo lwa awara ińwe na ińwe kana tshipida tshayo, hu sa katelwi awara ya u thoma u ńoda, hu ńodea lu pfadzaho kha u ńoda na u dzudzanya uhu. I songo fhira mutengo wo fhelelaho wa	R100.00 R300.00
10.	Diphosithi: Arali u ńoda ho fhira awara dza 6	Tshararu tsha mutengo wa khumbelo ińwe na ińwe yo tanganyelwaho u ya nga zwiteńwa zwa 2 u swika kha 8.
11.	U posa, nga imeili kana u rumela huńwe na huńwe nga elekhithironikhi	Mbadelo dza vhukuma, arali dzi hone.

Mbadelo ho Sedzwa Zwiimiswa zwa Phuraivethe

	Thalutshedzo	Mutengo
1.	Mbadelo ya khumbelo i badelwaho nga muhumbeli muñwe na muñwe	R140.00
2.	Fothokhophi/khophi yo gandiswaho nga kha bammbiri litshena nga inki ntswu ja muelo wa siatari ja A4	R2.00 nga siatari kana tshipida tshalo.
3.	Khophi yo gandiswaho ya siatari ja A4	R2.00 nga siatari kana tshipida tshalo.
4.	Khophi i re kha tshivhumbeo tshi vhaleaho nga khomphyutha kha: (i) Fuleshidiraivi (i do diswa nga muhumbeli) (ii) Disiki yo tsitsikanaho • Arali yo netshedzwa nga muhumbeli • Arali yo netshedzwa kha muhumbeli	R40.00 R40.00 R60.00
5.	Khophi ya zwifanyiso zwi vhonalaaho nga muelo wa siatari liñwe na liñwe ja A4	Tshumelo ine ya do ḥodelwa munetshedzi wa tshumelo wa nn̄da. Zwi do bva kha mbadelo dzine dza do ḥodiwa nga Munetshedzi wa tshumelo uyo.
6.	Khophi ya zwifanyiso zwi vhonalaaho	
7.	Khophi ya rekhodo ya u tou thetshelesa, nga muelo wa siatari liñwe na liñwe ja A4	R24.00
8.	Khophi ya rekhodo ya u thetshelesa kha: (i) Fuleshidiraivi (i do diswa nga muhumbeli) (ii) Disiki yo tsitsikanaho • Arali yo netshedzwa nga muhumbeli • Arali yo netshedzwa kha muhumbeli	R40.00 R40.00 R60.00
9.	U ḥoda na u dzudzanya rekhodo hu tshi itelwa u bviswa hayo lwa awara iñwe na iñwe kana tshipida tshayo, hu sa katelwi awara ya u thoma u ḥoda, hu pfadzaho kha u ḥoda na u dzudzanya uhu. A zwi faneli u fhira mbadelo ya	R145.00 R435.00
10.	Diphosithi: Arali u ḥoda ho fhira awara dza 6	Tshararu tsha mutengo wa khumbelo iñwe na iñwe yo tanganyelweho u ya nga zwiteñwa zwa 2 u swika kha 8.
11.	U posa, nga imeili kana u rumela huñwe na huñwe nga elekhithironikhi	Mbadelo dza vhukuma, arali dzi hone.